

Законa Босне и Херцеговине о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера ("Службени гласник БиХ", број 100/13), а у којима је назначен дан њиховог ступања на снагу.

Број 01.02-02-1-13/15

22. марта 2016. године

Сарајево

Председавајућа

Представничког дома

Парламентарне скупштине

БиХ

Борјана Кришто, с. р.

Председавајући

Представничког дома

Парламентарне скупштине

БиХ

Мр Огњен Тадић, с. р.

364

Na основу члана 24. Закона о измјенама и допунама Закона о држављанству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 87/13), одредби чл. 44. став (1) тачка и) и 145. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 79/14, 81/15 и 97/15) и одредби чл. 39. став (1) тачка и) и 135. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 58/14, 88/15 и 96/15), Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 26. сједници Представничког дома, одржаној 17. марта 2016. године, и на 16. сједници Дома народа, одржаној 22. марта 2016. године, утврдила је

ZAKON

O DRŽAVLJANSTVU BOSNE I HERCEGOVINE

(Службени преčiшћени текст)

POGLAVLJE I.

Опће одредбе

Члан 1.

- (1) Овим законом се уређују услови за стичање и престанак држављанства Босне и Херцеговине (у даљем тексту: држављанство БиХ) у складу са Уставом Босне и Херцеговине.
- (2) Закони о држављанству које доносе ентитети морају бити у складу са Уставом Босне и Херцеговине и овим законом.

Члан 2.

- (1) Сви држављани Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске (у даљем тексту: ентитети) су самим тим и држављани Босне и Херцеговине.
- (2) Promjena држављанства једног ентитета у држављанство другог ентитета нема утицаја на држављанство БиХ.

Члан 3.

Сви држављани Босне и Херцеговине уживају иста људска права и основне слободe као што је то одређено Уставом Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Устав) и уживаће заштиту ових права на читавој територији Босне и Херцеговине, под истим условима и без обзира на њихово ентитетско држављанство.

Члан 4.

Држављани Босне и Херцеговине могу имати држављанство друге државе, под условом да постоји билатерални споразум између Босне и Херцеговине и те државе којим се то питање уређује, а који је одобрила Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине у складу са чланом IV. 4. d) Устава.

POGLAVLJE II.

Sticanje држављанства БиХ

Опћи принципи

Члан 5.

Држављанство БиХ у складу са одредбама овог закона стиче се:

- a) поријеклом,

- b) рођењем на територији Босне и Херцеговине,
- c) усвајањем,
- d) путем натурализације,
- e) путем међународног споразума.

Sticanje држављанства БиХ поријеклом
Члан 6.

Дјете рођено након ступања на снагу Устава стиче држављанство БиХ поријеклом:

- a) чија су оба родитеља били држављани Босне и Херцеговине у вријеме рођења дјетета, без обзира на мјесто његовог рођења;
- b) чији је један родитељ био држављанин Босне и Херцеговине у вријеме рођења дјетета и дјете је рођено на територији Босне и Херцеговине;
- c) чији је један родитељ био држављанин Босне и Херцеговине у вријеме дјететовог рођења, а дјете је рођено у иностранству, ако би оно иначе било без држављанства;
- d) ако је рођено у иностранству, а чији је један родитељ био држављанин Босне и Херцеговине у вријеме дјететовог рођења, под условом да до времена када наврши 23 године поднесе пријаву за евидентирање држављанства БиХ надлежном органу.

Sticanje држављанства БиХ рођењем на територији Босне и Херцеговине

Члан 7.

Држављанство БиХ биће додijелено дјетету које је рођено или нађено на територији Босне и Херцеговине након ступања на снагу Устава и чија су оба родитеља непозната или непознатог држављанства или без држављанства, или ако је дјете без држављанства.

Усвојена дјеча

Члан 8.

Дјете млађе од 18 година које је у потпуности усвојило држављанство Босне и Херцеговине након ступања на снагу Устава стиче држављанство БиХ.

Sticanje држављанства БиХ натурализацијом

Члан 9.

- (1) Странак који је поднио захтев за стичање држављанства БиХ може стећи држављанство натурализацијом ако испуњава сљиведеће услове:
 - a) да је напунио 18 година старости;
 - b) да има одобрен стални боравак на територији Босне и Херцеговине најмање три године prije подношења захтева;
 - c) да довољно познаје писмо и језик једног од конститутивних народа Босне и Херцеговине;
 - d) да му није изрећена мјера сигурности протјеривања странца из земље или заштитна мјера удаљивања странца са територије Босне и Херцеговине од стране органа чији је легалитет успостављен Уставом и да је ова одлука још увијек на снази;
 - e) да није осуђиван на издржавање казне за кривична дјела са предумишљањем на дуже од три године у периоду од 8 година од подношења захтева;
 - f) да се одрекну или на неки други начин изгубе своје раније држављанство prije стичања држављанства БиХ, осим ако билатерални споразум из члана 14. не предвиђа другачије. Одричање или губитак ранијег држављанства се неће захтијевати ако ово није дозвољено или се не може разумно захтијевати;
 - g) да се против њега не води кривични поступак, осим ако се доказ о испуњавању овог услова не може разумно захтијевати;

- h) da ne predstavlja prijetnju po sigurnost Bosne i Hercegovine;
 - i) da ima osiguran stalni izvor prihoda u iznosu koji omogućava egzistenciju ili da je u stanju da osigura pouzdan dokaz o finansijskim izvorima za sopstveno izdržavanje;
 - j) da je izmirio sve poreske ili druge finansijske obaveze;
 - k) da potpiše izjavu da prihvata pravni sistem i ustavni poredak Bosne i Hercegovine i
 - l) da ima važeću garanciju o sticanju državljanstva BiH.
- (2) Naturalizacija neće biti odobrena, čak ako podnosilac zahtjeva ispunjava opće uslove za naturalizaciju, ako postoje osnovani razlozi za sumnju da bi se odobravanjem naturalizacije tom licu bila ugrožena sigurnost Bosne i Hercegovine i javni red i mir, ili ako naturalizacija nije u skladu sa interesima Bosne i Hercegovine iz nekog drugog razloga utvrđenog na osnovu cjelokupne procjene stanja podnosioca zahtjeva.
- Sticanje državljanstva BiH olakšanom naturalizacijom

Član 10.

Bračni drug državljanina Bosne i Hercegovine - stranac, može steći državljanstvo BiH pod slijedećim uslovima:

- a) da je brak trajao najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva i da još uvijek traje u momentu podnošenja zahtjeva;
- b) da se odrekne ili na neki drugi način izgubi svoje ranije državljanstvo prije sticanja državljanstva BiH, osim ako to nije drugačije riješeno bilateralnim sporazumom iz člana 14. Odustajanje ili prestanak ranijeg državljanstva se ne zahtijeva ako to nije dopušteno ili se ne može razumno zahtijevati;
- c) da ima odobren stalni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine;
- d) da ne predstavlja prijetnju po sigurnost Bosne i Hercegovine.

Član 11.

- (1) Dijete mlađe od 18 godina čiji je jedan roditelj stekao državljanstvo BiH ima pravo da dobije državljanstvo BiH naturalizacijom ako ono ima odobren privremeni ili stalni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine.
- (2) Roditelj koji ima državljanstvo BiH može tražiti sticanje državljanstva BiH u ime maloljetnog djeteta u skladu sa stavom (1) ovog člana. Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.

Član 12.

- (1) Lice bez državljanstva i lice koje ima status izbjeglice može steći državljanstvo BiH, bez ispunjavanja uslova iz člana 9. stav (1) tač. b), c), f), i) i j), samo ako u statusu lica bez državljanstva ili izbjeglice ima neprekidan boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine u trajanju od pet godina prije podnošenja zahtjeva.
- (2) Maloljetno dijete lica koje je steklo državljanstvo BiH na osnovu stava (1) ovog člana, ima pravo da dobije državljanstvo BiH, bez ispunjavanja uslova iz člana 9. stav (1) tač. a), b) c), f), i) i j), ako ima status izbjeglice ili odobren privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine, bez obzira na dužinu boravka.
- (3) Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.

Član 13.

- (1) Slijedeća lica imaju pravo da dobiju državljanstvo BiH na osnovu zahtjeva bez ispunjavanja uslova iz člana 9. stav (1), tač. b) i f).
 - a) emigranti koji su se vratili u Bosnu i Hercegovinu,

- b) prva i druga generacija potomaka lica navedenih u stavu (1) koje su se vratile u Bosnu i Hercegovinu.
- (2) Bračni drug lica navedenog u stavu (1) ovog člana, ima pravo na sticanje državljanstva BiH na osnovu molbe bez ispunjavanja uslova iz člana 9. stav (1) tačka b) ukoliko ispuni uslove člana 10. tač. a) i b).

Član 14.

Lice kojem je državljanstvo BiH, radi sticanja ili zadržavanja državljanstva druge države, prestalo odricanjem ili otpustom, može podnijeti zahtjev za ponovno sticanje državljanstva BiH, ako ispunjava uslove iz člana 9., osim uslova iz stava (1) tač. a) i b), samo ako ima odobren privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine najmanje jednu godinu neposredno prije podnošenja zahtjeva ili odobren stalni boravak.

Član 15.

Ako se u pojedinačnim slučajevima naturalizacija lica smatra od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu, lice može steći državljanstvo BiH bez ispunjavanja uslova iz člana 9. stav (1) tač. a), b) i f).

Član 16.

U svim slučajevima gdje ovaj zakon propisuje gubitak ranijeg državljanstva osobama koje stiču državljanstvo BiH, takvim osobama će biti dozvoljeno da i dalje zadrže državljanstvo ranije države gdje god je to omogućeno bilateralnim sporazumom između Bosne i Hercegovine i te države koji je odobrila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u skladu sa članom IV. 4. d) Ustava.

POGLAVLJE III.

Prestanak državljanstva BiH

Član 17.

Državljanstvo BiH se ne može izgubiti ako bi lice koje je u pitanju time ostalo bez državljanstva (apatrid), osim u slučaju utvrđenim članom 23. tačka a).

Član 18.

Državljanstvo BiH prestaje:

- a) odricanjem,
- b) otpustom,
- c) oduzimanjem,
- d) međunarodnim sporazumom.

Odricanje

Član 19.

- (1) Građanin koji je napunio 18 godina, koji živi u inostranstvu i ima državljanstvo druge države, ili mu je zagarantirano sticanje državljanstva druge države, ima pravo da se odrekne državljanstva BiH.
- (2) Djetetu koje živi u inostranstvu i ima državljanstvo druge države ili mu je isto zagarantirano prestaje državljanstvo BiH odricanjem na zahtjev oba roditelja kojima je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanjem uz saglasnost drugog roditelja koji je državljanin Bosne i Hercegovine, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, ako je drugi roditelj mrtav ili je izgubio roditeljsko pravo ili je stranac ili lice bez državljanstva ili na zahtjev usvojitelja ako mu je prestalo državljanstvo BiH odricanjem i odnos između usvojitelja i usvojenog djeteta je odnos potpunog usvojenja. Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.
- (3) U slučajevima iz st. (1) i (2) ovog člana, državljanstvo BiH prestaje licu kada nadležni organ utvrdi da su ispunjeni potrebni uslovi iz st. (1) i (2) ovog člana i stranci uruči rješenje o prestanku državljanstva BiH, ili kad joj ga

nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine u inostranstvu uputi poštom.

Član 20.

Odluka o odricanju može biti poništena na zahtjev lica koje nije steklo državljanstvo države koja mu je izdala garanciju.

Otpust

Član 21.

Otpust iz državljanstva BiH može biti odobren na osnovu zahtjeva lica koje živi na teritoriji Bosne i Hercegovine, koje ispunjava slijedeće uslove:

- a) da ima 18 godina;
- b) da se protiv njega ne vodi krivični postupak zbog učinjenog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, ili ako je osuđen na kaznu zatvora u Bosni i Hercegovini, da tu kaznu izdržava;
- c) da je izmirio sve nužne doprinose, poreze ili druge zakonske obaveze plaćanja utvrđene pravosnažnim odlukama nadležnih organa;
- d) da je stekao ili mu je garantirano državljanstvo druge države;
- e) da je ispunio svoje vojne obaveze.

Član 22.

(1) Djetetu mlađem od 18 godina koje je steklo, ili kojem je zagaranirano sticanje državljanstva druge države, i koje još uvijek živi na teritoriji Bosne i Hercegovine, prestaje državljanstvo BiH otpustom na zahtjev:

- a) oba roditelja čije je državljanstvo BiH prestalo otpustom;
- b) jednog roditelja čije je državljanstvo BiH izgubljeno otpustom, ako drugi roditelj nije živ, ili su mu oduzeta roditeljska prava, ili je stranac ili osoba bez državljanstva;
- c) jednog roditelja, koji izvršava roditeljske dužnosti i čije državljanstvo BiH je izgubljeno otpustom a drugi roditelj, koji je državljanin Bosne i Hercegovine, se slaže;
- d) usvojitelja ako mu je državljanstvo BiH prestalo otpustom, a odnos između usvojitelja i usvojenog djeteta predstavlja odnos potpunog usvojenja.

(2) Ako je dijete starije od 14 godina, u slučajevima iz tač. a), b) i c) ovog člana, zahtijeva se njegov pristanak.

Oduzimanje

Član 23.

Državljanstvo BiH može biti oduzeto u slijedećim slučajevima:

- a) ako je državljanstvo BiH stečeno pomoću prevare, lažnih informacija ili skrivanjem bilo koje relevantne činjenice koja se može odnositi na podnosioca zahtjeva,
- b) kada državljanin Bosne i Hercegovine vrši dobrovoljnu službu u stranim vojnim snagama uprkos pravne zabrane takve službe,
- c) kada je državljanstvo BiH stečeno nakon stupanja na snagu ovog zakona, bez ispunjenja uslova iz čl. 9. i 10.
- d) kada je državljanin osuđen u ili van područja Bosne i Hercegovine pravosnažnom presudom, radi preduzimanja radnji kojima se narušavaju ustavni poredak i sigurnost Bosne i Hercegovine, ili kada je osuđen radi članstva u organizaciji koja preduzima takve radnje, pod uslovom da takve radnje ozbiljno štete vitalnim interesima Bosne i Hercegovine.
- e) kada je državljanin osuđen u ili van područja Bosne i Hercegovine pravosnažnom presudom za krivično djelo koje uključuje krijumčarenje vatrenog oružja,

eksploziva, radioaktivnog materijala ili narkotičkih sredstava i psihogenih supstanci; ili ilegalni prijevoz i trgovinu materijalima i opremom za proizvodnju oružja ili drugih sredstava masovnog uništenja; ili ilegalni ulazak u Bosnu i Hercegovinu, ostanak ili izlazak iz Bosne i Hercegovine pojedinaca ili grupa; ili organizira ili učestvuje u trgovini ljudima i krijumčarenjem ljudima, pod uslovom da takve radnje ozbiljno štete vitalnim interesima Bosne i Hercegovine.

f) kada je državljanin osuđen u ili van područja Bosne i Hercegovine pravosnažnom presudom za krivično djelo koje proizilazi iz aktivnosti koje se razlikuju od onih iz tač. d) i e) ovog člana, a koje ozbiljno štete vitalnim interesima Bosne i Hercegovine.

Datum prestanka

Član 24.

- (1) Državljanstvo BiH prestaje otpustom, odricanjem ili oduzimanjem, danom dostavljanja rješenja o prestanku državljanstva BiH licu na koje se ono odnosi.
- (2) Ako mjesto prebivanja tog lica nije poznato, ili ne može biti potvrđeno, državljanstvo BiH prestaje danom objavljivanja rješenja u "Službenom glasniku BiH".

POGLAVLJE IV.

Odnosi između državljanstva BiH i državljanstva entiteta

Član 25.

Za lica koja imaju državljanstvo BiH u skladu sa čl. 6., 7. i 8. smatra se da već imaju državljanstvo jednog od entiteta.

Član 26.

Sve odluke o sticanju i prestanku državljanstva BiH koje donose entiteti ili Bosna i Hercegovina se moraju donijeti u skladu sa čl. 31. i 32. ili sa prelaznim odredbama poglavlja VII. ovog zakona.

Član 27.

Lice koje izgubi državljanstvo jednog entiteta, a ne stekne državljanstvo drugog entiteta gubi državljanstvo BiH. Lice koje izgubi državljanstvo BiH istovremeno gubi i državljanstvo entiteta.

Član 28.

- (1) Dijete koje državljanstvo BiH stiče porijeklom ili potpunim usvojenjem, u skladu sa članom 8., stiče državljanstvo entiteta roditelja ili usvojitelja koji posjeduje državljanstvo BiH.
- (2) Ako roditelji ili usvojitelji imaju državljanstva različitih entiteta, dijete će:
 - a) steći državljanstvo entiteta u kojem je rođeno, i
 - b) ako je rođeno u inostranstvu, dijete će:
 - 1) steći državljanstvo entiteta kako je to dogovoreno među roditeljima, ili
 - 2) ako dogovor nije postignut, dijete će steći:
 - u slučaju sticanja porijeklom, državljanstvo entiteta roditelja koji je u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine upisao dijete u matičnu knjigu rođenih, ili
 - u slučaju sticanja potpunim usvajanjem, državljanstvo entiteta u kojem ima prebivalište u Bosni i Hercegovini, ili ako mjesto prebivališta ne postoji, državljanstvo entiteta roditelja koji je podnio molbu za upisivanje djeteta.
- (3) Dijete koje stiče državljanstvo BiH prema članu 7. stiče državljanstvo entiteta u kojem je rođeno ili nađeno.

Član 29.

Nakon promjene mjesta prebivališta sa teritorije jednog entiteta na teritoriju drugog entiteta, državljanstvo entiteta se također mijenja ako to lice želi.

Član 30.

- (1) Državljanin Bosne i Hercegovine koji ima prijavljeno prebivalište u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, a koji ima državljanstvo jednog od entiteta, ostaje državljanin tog entiteta, osim ako na svoj zahtjev ne promijeni svoje entitetsko državljanstvo.
- (2) Državljanin Bosne i Hercegovine koji ima prijavljeno prebivalište u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, a koji nema izjavljeno entitetsko državljanstvo, ima pravo da izabere svoje entitetsko državljanstvo.
- (3) Lica sa prebivalištem u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine koja stiču državljanstvo BiH naturalizacijom, biraju svoje entitetsko državljanstvo.

POGLAVLJE V.

Procedura

Član 31.

- (1) Odluke o sticanju ili prestanku državljanstva BiH donosi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo), osim odluka iz čl. 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 21., 22. i 42.
- (2) Odluke prema čl. 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 21., 22. i 42. donose kompetentne vlasti entiteta.
- (3) Odluke prema članu 15. donosi konsenzusom Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Član 32.

- (1) Odluke iz člana 31., stav (2), izuzev odluka donesenih u skladu sa čl. 6., 7., 8. i 42., moraju se poslati Ministarstvu u roku od tri sedmice od datuma donošenja odluke.
- (2) Odluka kompetentne vlasti entiteta stupa na snagu dva mjeseca nakon slanja Ministarstvu, ukoliko Ministarstvo ne odredi da nisu ispunjeni uslovi iz čl. 9., 10., 11., 12., 13., 14., 21. i 22. U tom slučaju nadležni moraju uputiti slučaj kompetentnoj vlasti entiteta radi ponovnog razmatranja. Odluke donesene prema čl. 6., 7. i 8. stupaju na snagu nakon registracije od strane nadležnog organa.
- (3) Ako nakon ponovnog razmatranja, ostane spor između kompetentnih vlasti entiteta i Bosne i Hercegovine, onda se slučaj mora uputiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u skladu sa članom VI. 3. Ustava na konačnu odluku.

Član 33.

Molba za sticanje, odricanje ili otpust iz državljanstva BiH mora se neposredno podnijeti vlastima navedenim u članu 31., ili ako podnosilac živi u inostranstvu, putem diplomatsko-konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine.

Član 34.

- (1) Nadležni organi iz člana 31. st. (1) i (2) moraju riješiti molbu u periodu od 60 dana od primanja uredne prijave. Odluke o odbijanju prijave za sticanje ili otpust ili odluke da se oduzme državljanstvo BiH, moraju sadržavati razloge u pisanoj formi.
- (2) Zainterosovana lica mogu pokrenuti upravni spor protiv odluke iz prethodnog stava.

Član 35.

- (1) Ministarstvo vodi slijedeće evidencije o državljanstvu BiH:
 - a) Evidenciju o sticanju državljanstva BiH:
 - 1) na osnovu međunarodnog sporazuma;
 - 2) lica od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu iz člana 15. ovog zakona;
 - 3) lica naturaliziranih između 6. aprila 1992. i 1. januara 2006. godine.

b) Evidenciju o prestanku državljanstva BiH:

- 1) odricanjem i
- 2) oduzimanjem
- (2) Nadležni organi entiteta i organi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine vode evidencije o naturalizaciji i državljanstvu iz svoje nadležnosti.
- (3) Evidencije iz ovog člana i evidencije iz člana 36. sadrže jedinstveni matični broj, ako je određen.

Član 36.

Ministarstvo vodi evidencije o predmetima davanja svoje saglasnosti na rješenja nadležnih entitetskih organa o naturalizaciji stranih državljanina i o predmetima naknadnog upisa u matične knjige rođenih lica koja su stekla državljanstvo Republike Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine.

Član 37.

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine propisuje sadržaj i način vođenja evidencija iz čl. 35. i 36.

POGLAVLJE VI.

Dokazivanje državljanstva BiH

Član 38.

Državljanstvo BiH i državljanstvo entiteta se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu BiH i uvjerenjem o državljanstvu entiteta ili pasošem Bosne i Hercegovine.

Član 39.

- (1) Uvjerenje o državljanstvu BiH i državljanstvu entiteta izdaje organ koji vodi matičnu knjigu rođenih, odnosno knjigu državljanina.
- (2) Državljanstvo se upisuje u matičnu knjigu rođenih bez posebne odluke kada se utvrdi da to lice ispunjava uslove sticanja prema čl. 6., 7. i 8.
- (3) U slučaju da organi vlasti iz stava (1) ovog člana bez osnove odbiju da izdaju uvjerenje o državljanstvu BiH, resorno ministarstvo entiteta ili Ministarstvo izdaju uvjerenje o državljanstvu licu o kome je riječ na osnovu dokumentiranih podataka koje posjeduje Ministarstvo i nadležni organ entiteta ili organ u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, u okviru svojih nadležnosti. U slučaju spora između nadležnih organa entiteta i Bosne i Hercegovine, predmet se upućuje Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u skladu sa članom VI. 3. Ustava.
- (4) Kada su dokumentovani podaci koji se odnose na državljanstvo nedostupni ili ih državljani Bosne i Hercegovine ne mogu pribaviti u razumnom vremenskom periodu, nadležni organi pomenuti u prethodnom stavu dozvolice takvim licima da pribave ove podatke na drugi način, uključujući i izjave date od strane tih lica ili za njih.
- (5) Kompetentni organi u entitetima i organ u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine će, u pojedinačnim slučajevima, dostaviti Ministarstvu tražene informacije iz evidencije pomenute u stavu (1).

Član 40.

- (1) Uvjerenje o državljanstvu BiH se izdaje na obrascu koji sadrži slijedeće elemente:
 - a) naziv "Bosna i Hercegovina" i naziv entiteta,
 - b) naziv organa vlasti iz člana 39. koji je izdao ovo uvjerenje,
 - c) "Uvjerenje o državljanstvu BiH",
 - d) naznake o pripadajućem državljanstvu entiteta,
 - e) ime i prezime lica kome je uvjerenje izdato, ime jednog roditelja i njegovo državljanstvo, datum i mjesto rođenja,
 - f) dokazi na osnovu kojih je uvjerenje izdato,

- g) datum i mjesto izdavanja, pečat nadležnog organa i potpis odgovornog lica.
- (2) Ministarstvo određuje oblik obrasca iz prethodnog stava ovog člana.

POGLAVLJE VII.

Prelazne i završne odredbe

Član 41.

Sva lica koja su bila državljani Republike Bosne i Hercegovine neposredno prije stupanja na snagu Ustava, uključujući i sva lica koja su bila državljani Republike Bosne i Hercegovine do 6. aprila 1992. godine, su državljani Bosne i Hercegovine, dok će se državljanstvo lica naturalizovanih u periodu od 6. aprila 1992. do 1. januara 2006. godine odrediti u skladu sa čl. 43. i 44.

Član 42.

- (1) Sva lica koja su državljani Bosne i Hercegovine u skladu sa ovim zakonom i koja su na dan 6. aprila 1992. godine bila nastanjena na teritoriji koja sada pripada jednom od entiteta se smatraju državljanima tog entiteta, izuzev ako nemaju stalno prebivalište u drugom entitetu, u kojem slučaju se smatraju državljanima toga entiteta.
- (2) Sva lica koja su državljani Bosne i Hercegovine u skladu s ovim zakonom i koja žive u inostranstvu na dan kad ovaj zakon stupa na snagu smatraju se državljanima entiteta u kojem su imala prebivalište ili boravište prije 6. aprila 1992. godine, ukoliko se stalno ne nastane u drugom entitetu ili izaberu državljanstvo drugog entiteta.
- (3) Sva lica koja su bila državljani bivše SFRJ i koja su se u vremenu između 6. aprila 1992. godine i stupanja na snagu ovog zakona stalno nastanila na teritoriji jednog od entiteta i koja na toj teritoriji imaju neprekidno prebivalište ili boravište u trajanju od dvije godine nakon stupanja na snagu ovog zakona, nakon podnošenja zahtjeva dobiće i državljanstvo tog entiteta i Bosne i Hercegovine.
- (4) Sva lica koja su bila državljani bivše SFRJ i koja se u vremenu između dana stupanja na snagu ovog zakona i 31. decembra 2000. godine stalno nastane na teritoriji jednog od entiteta i koja na toj teritoriji imaju neprekidno prebivalište ili boravište u trajanju od tri godine, nakon podnošenja zahtjeva dobiće državljanstvo tog entiteta i Bosne i Hercegovine.
- (5) Prebivalište djece, u smislu odredaba čl. 29. i 42. stav (1) ovog zakona, koja su bila maloljetna i nisu imala prijavljeno prebivalište, utvrđuje se na osnovu prebivališta roditelja i drugim dokazima.

Član 43.

Ministarstvo je dužno da, u skladu sa ovim zakonom, sprovede reviziju statusa lica naturaliziranih poslije 6. aprila 1992. godine, a prije 1. januara 2006. godine.

Član 44.

- (1) Ministarstvo razmatra status lica koja su stekla državljanstvo BiH naturalizacijom, a koja prethodno nisu imala dodijeljen jedinstveni matični broj, ili kojima je na teritoriji Bosne i Hercegovine dodijeljen novi jedinstveni matični broj državljanstva Bosne i Hercegovine, u periodu poslije 6. aprila 1992. godine, a prije 1. januara 2006. godine. S tim ciljem, Ministarstvo razmatra informacije koje pružaju lica o kojima se radi, kao i informacije prikupljene po službenoj dužnosti.
- (2) Na zahtjev Ministarstva, lica o kojima se radi i nadležni organi u Bosni i Hercegovini, moraju mu dostaviti sve potrebne informacije u roku koji Ministarstvo odredi.

(3) Ako se lice o kome se radi ne povinuje zahtjevu za dostavom informacija iz stava (2), Ministarstvo mu može oduzeti državljanstvo BiH.

(4) Ako lice time ne ostaje bez državljanstva, Ministarstvo može svojom odlukom oduzeti državljanstvo BiH u slijedećim slučajevima:

- a) ako propisi koji su bili na snazi na području Bosne i Hercegovine u vrijeme naturalizacije nisu bili primijenjeni, ili
- b) ako je državljanstvo BiH bilo stečeno prevarnim ponašanjem, lažnim informacijama ili prikrivanjem bilo koje relevantne činjenice ako se takvo ponašanje može pripisati licu o kojem se radi, ili
- c) u slučaju nepostojanja stvarne veze između Bosne i Hercegovine i državljanina koji uobičajeno ne boravi u Bosni i Hercegovini, ili
- d) u bilo kom slučaju iz člana 23. tač. b), c), d), e) i f) ovog zakona.
- (5) Dokaz da ne postoji stvarna veza iz stava (4) tačke c) ovog člana može biti posebno neprijavlivanje prebivališta uključujući i adresu stanovanja u Bosni i Hercegovini ili nepodnošenje zahtjeva za izdavanje lične karte državljanina Bosne i Hercegovine u skladu sa propisima o prijavljivanju, prebivalištu i boravištu, te o ličnoj karti državljanina Bosne i Hercegovine.
- (6) Državljanstvo BiH neće se oduzeti u skladu sa stavom (4) tačka a) ovog člana ukoliko lice o kom se radi ispuni uslove za naturalizaciju ili olakšanu naturalizaciju prema ovom zakonu do trenutka kada Ministarstvo donosi odluku i ako je jasno da lice o kom se radi nije bilo svjesno da propisi nisu bili primijenjeni, niti se upustilo u ponašanje koje bi opravdalo oduzimanje državljanstva prema ovom zakonu, i nije svjesno prikrilo kakvu relevantnu činjenicu. Relevantna činjenica je posebno ona činjenica koja je suprotna propisima o statusu lica u Bosni i Hercegovini.
- (7) Državljanstvo BiH prestaje danom dostavljanja odluke Ministarstva o njegovom oduzimanju. Ako adresa stanovanja ili mjesto prebivališta tog lica nisu poznati ili se ne mogu utvrditi, državljanstvo BiH prestaje danom objavljivanja obavještenja o odluci Ministarstva u "Službenom glasniku BiH".
- (8) U reviziju izdatih državljanstava, ne mogu biti uključeni zaposlenici Ministarstva, koji su na bilo koji način ranije bili uključeni u proces izdavanja državljanstava koja su predmet revizije.

Član 45.

Bez obzira na čl. 23. i 44. ovog zakona, u slučajevima kada je istom licu dodijeljeno državljanstvo BiH više puta po različitim osnovama, Ministarstvo će zaključkom objediniti postupak revizije te donijeti jedinstvenu odluku o statusu naturalizovanog državljanina.

Član 46.

Svi zakoni i propisi doneseni na osnovu njih, a koji regulišu pitanja državljanstva BiH prestaju važiti na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Član 47.

Ministarstvo će donijeti ili uskladiti propise za sprovođenje ovog zakona u roku od 45 dana nakon stupanja na snagu ovog zakona. Nadležni organi entiteta će najkasnije 45 dana nakon toga donijeti propise o državljanstvu koji će biti usklađeni sa ovim zakonom.

Član 48.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog zakona, nastaviće se i okončati po odredbama onog zakona koji je povoljniji za stranku.

Član 49.

Ministarstvo će donijeti podzakonske akte utvrđene odredbama čl. 35. i 36. i podzakonske akte kojim će se precizirati izdavanje garancije za sticanje državljanstva BiH i dokazi o ispunjavanju uslova za naturalizaciju iz čl. 9., 10., 12. i 14. ovog zakona, u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 50.

Službeni prečišćeni tekst Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine obuhvata: Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 4/97), Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 13/99), Zakon o izmjeni Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 41/02), Zakon o izmjeni Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 6/03), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 14/03), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 82/05), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 43/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 76/09) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 87/13), a u kojima je naznačen dan njihovog stupanja na snagu.

Broj 01.02-02-1-22/15

22. marta 2016. godine

Sarajevo

Predsjedavajuća

Predstavničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH

Borjana Krišto, s. r.

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Mr. Ognjen Tadić, s. r.

Na temelju članka 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 87/13), odredaba čl. 44. stavak (1) točka i) i 145. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15 i 97/15) i odredaba čl. 39 stavak (1) točka i) i 135. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14, 88/15 i 96/15), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 26. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 17. ožujka 2016. godine, i na 16. sjednici Doma naroda, održanoj 22. ožujka 2016. godine, utvrdila je

ZAKON**O DRŽAVLJANSTVU BOSNE I HERCEGOVINE**
(Službeni prečišćeni tekst)**GLAVA I.**

Opće odredbe

Članak 1.

- (1) Ovim zakonom se uređuju uvjeti za stjecanje i prestanak državljanstva Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: državljanstvo BiH) sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine.
- (2) Zakoni o državljanstvu koje donose entiteti moraju biti sukladni Ustavu Bosne i Hercegovine i ovom zakonu.

Članak 2.

- (1) Svi državljani Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (u daljnjem tekstu: entiteti) su samim tim i državljani Bosne i Hercegovine.
- (2) Promjena državljanstva jednog entiteta u državljanstvo drugog entiteta nema utjecaja na državljanstvo BiH.

Članak 3.

Svi državljani Bosne i Hercegovine uživaju ista ljudska prava i osnovne slobode kao što je to određeno Ustavom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustav) i uživati će zaštitu ovih prava na čitavom teritoriju Bosne i Hercegovine, pod istim uvjetima i bez obzira na njihovo entitetsko državljanstvo.

Članak 4.

Državljanji Bosne i Hercegovine mogu imati državljanstvo druge države, pod uvjetom da postoji bilateralni sporazum između Bosne i Hercegovine i te države kojim se to pitanje uređuje, a kojega je odobrila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine sukladno članku IV. 4. d) Ustava.

GLAVA II.

Stjecanje državljanstva BiH

Opći principi

Članak 5.

Državljanstvo BiH sukladno odredbama ovoga zakona stječe se:

- a) podrijetlom;
- b) rođenjem na teritoriju Bosne i Hercegovine;
- c) usvajanjem;
- d) putem naturalizacije;
- e) putem međunarodnog sporazuma.

Stjecanje državljanstva BiH podrijetlom

Članak 6.

Dijete rođeno nakon stupanja na snagu Ustava stječe državljanstvo BiH podrijetlom:

- a) koga su oba roditelja bili državljani Bosne i Hercegovine u vrijeme rođenja djeteta, bez obzira na mjesto njegovog rođenja;
- b) koga je jedan roditelj bio državljanin Bosne i Hercegovine u vrijeme rođenja djeteta i dijete je rođeno na teritoriju Bosne i Hercegovine;
- c) koga je jedan roditelj bio državljanin Bosne i Hercegovine u vrijeme djetetovog rođenja, a dijete je rođeno u inozemstvu, ako bi ono inače bilo bez državljanstva;
- d) ako je rođeno u inozemstvu, a čiji je jedan roditelj bio državljanin Bosne i Hercegovine u vrijeme djetetovog rođenja, pod uvjetom da do vremena kada navršši 23 godine podnese prijavu za evidentiranje državljanstva BiH nadležnom tijelu.

Stjecanje državljanstva BiH rođenjem na teritoriju Bosne i Hercegovine

Članak 7.

Državljanstvo BiH biti će dodijeljeno djetetu koje je rođeno ili nađeno na teritoriju Bosne i Hercegovine nakon stupanja na snagu Ustava i koga su oba roditelja nepoznata ili nepoznatog državljanstva ili bez državljanstva, ili ako je dijete bez državljanstva.

Usvojena djeca

Članak 8.

Dijete mlađe od 18 godina koje je u potpunosti usvojio državljanin Bosne i Hercegovine nakon stupanja na snagu Ustava stječe državljanstvo BiH.

Stjecanje državljanstva BiH naturalizacijom

Članak 9.

- (1) Stranac koji je podnio zahtjev za stjecanje državljanstva BiH može stjeći državljanstvo naturalizacijom ako ispunjava slijedeće uvjete:
 - a) da je napunio 18 godina starosti;
 - b) da ima odobren stalni boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva;

- c) da dovoljno poznaje pismo i jezik jednog od konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine;
- d) da mu nije izrečena mjera sigurnosti protjerivanja stranaca iz zemlje ili zaštitna mjera udaljavanja stranaca sa teritorija Bosne i Hercegovine od strane tijela čiji je legalitet uspostavljen Ustavom i da je ova odluka još uvijek na snazi;
- e) da nije osuđivan na izdržavanje kazne za kaznena djela sa predumišljajem na duže od tri godine u razdoblju od 8 godina od podnošenja zahtjeva;
- f) da se odreknu ili na neki drugi način izgube svoje ranije državljanstvo prije stjecanja državljanstva BiH, osim ako bilateralni sporazum iz članka 14. ne predviđa drugačije. Odricanje ili gubitak ranijeg državljanstva se neće zahtijevati ako ovo nije dozvoljeno ili se ne može razumno zahtijevati;
- g) da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, osim ako se dokaz o ispunjavanju ovog uvjeta ne može razumno zahtijevati;
- h) da ne predstavlja prijetnju po sigurnost Bosne i Hercegovine;
- i) da ima osiguran stalni izvor prihoda u iznosu koji omogućava egzistenciju ili da je u stanju osigurati pouzdan dokaz o finansijskim izvorima za sopstveno uzdržavanje;
- j) da je izmirio sve porezne ili druge finansijske obveze;
- k) da potpiše izjavu o prihvatanju pravnog sustava i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, i
- l) da ima važeće jemstvo o stjecanju državljanstva BiH.
- (2) Naturalizacija se neće odobriti, čak ako podnositelj zahtjeva ispunjava opće uvjete za naturalizaciju, ako postoje osnovani razlozi za sumnju da bi se odobrenjem naturalizacije toj osobi ugrozila sigurnost Bosne i Hercegovine i javni red i mir, ili ukoliko naturalizacija nije sukladna interesima Bosne i Hercegovine iz nekog drugog razloga utvrđenog na temelju cjelokupne procjene stanja podnosioca zahtjeva.

Stjecanje državljanstva BiH
olakšanom naturalizacijom

Članak 10.

Bračni drug državljanina Bosne i Hercegovine - stranac, može stjeći državljanstvo BiH pod sljedećim uvjetima:

- a) da je brak trajao najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva i da još uvijek traje u trenutku podnošenja zahtjeva;
- b) da se odrekne ili na neki drugi način izgubi svoje ranije državljanstvo prije stjecanja državljanstva BiH, osim ako to nije drugačije riješeno bilateralnim sporazumom iz članka 14. Odustajanje ili prestanak ranijeg državljanstva se ne zahtijeva ako to nije dopušteno ili se ne može razumno zahtijevati;
- c) da ima odobren stalni boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine;
- d) da ne predstavlja prijetnju za sigurnost Bosne i Hercegovine.

Članak 11.

- (1) Dijete mlađe od 18 godina čiji je jedan roditelj stekao državljanstvo BiH ima pravo da dobije državljanstvo BiH naturalizacijom ako ono ima odobren privremeni ili stalni boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine.
- (2) Roditelj koji ima državljanstvo BiH može tražiti stjecanje državljanstva BiH u ime malodobnog djeteta sukladno stavku (1) ovog članka. Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.

Članak 12.

- (1) Osoba bez državljanstva i osoba koja ima status izbjeglice može stjeći državljanstvo BiH, bez ispunjavanja uvjeta iz članka 9. stavka (1) toč. b), c), f), i) i j), samo ako u statusu osobe bez državljanstva ili izbjeglice ima neprekidan boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine u trajanju od pet godina prije podnošenja zahtjeva.
- (2) Malodobno dijete osobe koja je stekla državljanstvo BiH na temelju stavke (1) ovog članka, ima pravo dobiti državljanstvo BiH, bez ispunjavanja uvjeta iz članka 9. stavka (1) toč. a), b), c), f), i) i j), ako ima status izbjeglice ili odobren privremeni boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine, bez obzira na duljinu boravka.
- (3) Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.

Članak 13.

- (1) Slijedeće osobe imaju pravo da dobiju državljanstvo BiH na temelju zahtjeva bez ispunjavanja uvjeta iz članka 9. stavka (1), toč. b) i f).
- a) emigranti koji su se vratili u Bosnu i Hercegovinu,
- b) prva i druga generacija potomaka osoba navedenih u stavki (1) koje su se vratile u Bosnu i Hercegovinu.
- (2) Bračni drug osobe navedene u stavki (1) ovog članka, ima pravo na stjecanje državljanstva BiH na temelju molbe bez ispunjavanja uvjeta iz članka 9. stavka (1) točka b) ukoliko ispuni uvjete članka 10. toč. a) i b).

Članak 14.

Osoba kojoj je državljanstvo BiH, radi stjecanja ili zadržavanja državljanstva druge države, prestalo odricanjem ili otpustom, može podnijeti zahtjev za ponovno stjecanje državljanstva BiH, ako ispunjava uvjete iz članka 9., osim uvjeta iz stavke (1) toč. a) i b), samo ako ima odobren privremeni boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine najmanje jednu godinu neposredno prije podnošenja zahtjeva ili odobren stalni boravak.

Članak 15.

Ako se u pojedinačnim slučajevima naturalizacija osoba smatra od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu, osoba može steći državljanstvo BiH bez ispunjavanja uvjeta iz članka 9. stavka (1) toč. a), b) i f).

Članak 16.

U svim slučajevima gdje ovaj zakon propisuje gubitak ranijeg državljanstva osobama koje stječu državljanstvo BiH, takvim osobama će biti dozvoljeno da i dalje zadrže državljanstvo ranije države gdje god je to omogućeno bilateralnim sporazumom između Bosne i Hercegovine i te države koji je odobrila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine sukladno članku IV. 4. d) Ustava.

GLAVA III.

Prestanak državljanstva BiH

Članak 17.

Državljanstvo BiH se ne može izgubiti ako bi osoba koja je u pitanju time ostala bez državljanstva (apatrid), osim u slučaju utvrđenom člankom 23. točka a).

Članak 18.

Državljanstvo BiH prestaje:

- a) odricanjem,
- b) otpustom,
- c) oduzimanjem,
- d) međunarodnim sporazumom.

Odricanje

Članak 19.

- (1) Građanin koji je napunio 18 godina, koji živi u inozemstvu i ima državljanstvo druge države, ili mu je zajamčeno

- stjecanje državljanstva druge države, ima pravo odreći se državljanstva BiH.
- (2) Djetetu koje živi u inozemstvu i ima državljanstvo druge države ili mu je isto zajamčeno prestaje državljanstvo BiH odricanjem na zahtjev oba roditelja kojima je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanjem uz suglasnost drugog roditelja koji je državljanin Bosne i Hercegovine, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, ako je drugi roditelj mrtav ili je izgubio roditeljsko pravo ili je stranac ili osoba bez državljanstva ili na zahtjev usvojitelja ako mu je prestalo državljanstvo BiH odricanjem i odnos između usvojitelja i usvojenog djeteta je odnos potpunog usvojenja. Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.
- (3) U slučajevima iz st. (1) i (2) ovog članka, državljanstvo BiH prestaje osobi kada nadležno tijelo utvrdi da su ispunjeni potrebni uvjeti iz st. (1) i (2) ovog članka i stranci uruči rješenje o prestanku državljanstva BiH, ili kad joj ga nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine u inozemstvu uputi poštom.

Članak 20.

Odluka o odricanju može biti poništena na zahtjev osobe koja nije stekla državljanstvo države koja joj je izdala jamstvo.

Otpust

Članak 21.

Otpust iz državljanstva BiH može biti odobren na temelju zahtjeva osobe koja živi na teritoriju Bosne i Hercegovine, koja ispunjava slijedeće uvjete:

- da ima 18 godina;
- da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog učinjenog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti, ili ako je osuđen na kaznu zatvora u Bosni i Hercegovini, da tu kaznu izdržava;
- da je izmirila sve nužne doprinose, poreze ili druge zakonske obveze plaćanja utvrđene pravomoćnim odlukama nadležnih tijela;
- da je stekla ili joj je zajamčeno državljanstvo druge države;
- da je ispunila svoje vojne obveze.

Članak 22.

- (1) Djetetu mlađem od 18 godina koje je steklo, ili kojem je zajamčeno stjecanje državljanstva druge države, i koje još uvijek živi na teritoriju Bosne i Hercegovine, prestaje državljanstvo BiH otpustom na zahtjev:

- oba roditelja čije je državljanstvo BiH prestalo otpustom;
- jednog roditelja čije je državljanstvo BiH izgubljeno otpustom, ako drugi roditelj nije živ, ili su mu oduzeta roditeljska prava, ili je stranac ili osoba bez državljanstva;
- jednog roditelja, koji izvršava roditeljske dužnosti i koga državljanstvo BiH je izgubljeno otpustom a drugi roditelj, koji je državljanin Bosne i Hercegovine, se slaže;
- usvojitelja ako mu je državljanstvo BiH prestalo otpustom, a odnos između usvojitelja i usvojenog djeteta predstavlja odnos potpunog usvojenja.

- (2) Ako je dijete starije od 14 godina, u slučajevima iz toč. a), b) i c) ovog člana, zahtijeva se njegov pristanak.

Oduzimanje

Članak 23.

Državljanstvo BiH može biti oduzeto u slijedećim slučajevima:

- ako je državljanstvo BiH stječeno pomoću prijevare, lažnih informacija ili skrivanjem bilo koje relevantne činjenice koja se može odnositi na podnositelja zahtjeva,
- kada državljanin Bosne i Hercegovine vrši dobrovoljnu službu u stranim vojnim postrojbama usprkos pravne zabrane takve službe,
- kada je državljanstvo BiH stječeno nakon stupanja na snagu ovog zakona, bez ispunjenja uvjeta iz čl. 9. i 10.,
- kada je državljanin osuđen u ili izvan teritorija Bosne i Hercegovine pravomoćnom presudom, radi poduzimanja radnji kojima se narušavaju ustavni poredak i sigurnost Bosne i Hercegovine, ili kada je osuđen radi članstva u organizaciji koja poduzima takve radnje, pod uvjetom da takve radnje ozbiljno štete vitalnim interesima Bosne i Hercegovine,
- kada je državljanin osuđen u ili izvan teritorija Bosne i Hercegovine pravomoćnom presudom za kazneno djelo koje uključuje krijumčarenje vatrenog oružja, eksploziva, radioaktivnog materijala ili narkotičkih sredstava i psihogenih supstanci; ili ilegalni prijevoz i trgovinu materijalima i opremom za proizvodnju oružja ili drugih sredstava masovnog uništenja; ili ilegalni ulazak u Bosne i Hercegovinu, ostanak ili izlazak iz Bosne i Hercegovine pojedinaca ili skupina; ili organizira ili sudjeluje u trgovini ljudima i krijumčarenjem ljudima, pod uvjetom da takve radnje ozbiljno štete vitalnim interesima Bosne i Hercegovine,
- kada je državljanin osuđen u ili izvan područja Bosne i Hercegovine pravomoćnom presudom za kazneno djelo koje proizilazi iz aktivnosti koje se razlikuju od onih iz toč. d) i e) ovog članka, a koje ozbiljno štete vitalnim interesima Bosne i Hercegovine.

Datum prestanka

Članak 24.

- Državljanstvo BiH prestaje otpustom, odricanjem ili oduzimanjem, danom dostave rješenja o prestanku državljanstva BiH osobi na koju se ono odnosi.
- Ako mjesto prebivanja te osobe nije poznato, ili ne može biti potvrđeno, državljanstvo BiH prestaje danom objave rješenja u "Službenom glasniku BiH".

GLAVA IV.

Odnosi između državljanstva BiH i državljanstva entiteta

Članak 25.

- Za osobe koje imaju državljanstvo BiH sukladno čl. 6., 7. i 8. smatra se da već imaju državljanstvo jednog od entiteta.

Članak 26.

Sve odluke o stjecanju i prestanku državljanstva BiH koje donose entiteti ili Bosna i Hercegovina moraju se donijeti sukladno čl. 31. i 32. ili sa prijelaznim odredbama glave VII. ovog zakona.

Članak 27.

Osoba koja izgubi državljanstvo jednog entiteta, a ne stekne državljanstvo drugog entiteta gubi državljanstvo BiH. Osoba koja izgubi državljanstvo BiH istovremeno gubi i državljanstvo entiteta.

Članak 28.

- Dijete koje državljanstvo BiH stječe podrijetlom ili potpunim usvojenjem, sukladno članku 8., stječe državljanstvo entiteta roditelja ili usvojitelja koji posjeduju državljanstvo BiH.

- (2) Ako roditelji ili usvojitelji imaju državljanstva različitih entiteta, dijete će:
- stjeći državljanstvo entiteta u kojem je rođeno, i
 - ako je rođeno u inozemstvu, dijete će:
 - stjeći državljanstvo entiteta kako je to dogovoreno među roditeljima, ili
 - ako dogovor nije postignut, dijete će stjeći:
 - u slučaju stjecanja podrijetlom, državljanstvo entiteta roditelja koji je u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine upisao dijete u matičnu knjigu rođenih, ili
 - u slučaju stjecanja potpunim usvajanjem, državljanstvo entiteta u kojem ima prebivalište u Bosni i Hercegovini, ili ako mjesto prebivališta ne postoji, državljanstvo entiteta roditelja koji je podnio molbu za upisivanje djeteta.
- (3) Dijete koje stječe državljanstvo BiH prema članku 7. stječe državljanstvo entiteta u kojem je rođeno ili nađeno.

Članak 29.

Nakon promjene mjesta prebivališta sa teritorija jednog entiteta na teritorij drugog entiteta, državljanstvo entiteta se također mijenja, ako to osoba želi.

Članak 30.

- Državljanin Bosne i Hercegovine koji ima prijavljeno prebivalište u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, a koji ima državljanstvo jednog od entiteta, ostaje državljanin tog entiteta, osim ako na svoj zahtjev ne promijeni svoje entitetsko državljanstvo.
- Državljanin Bosne i Hercegovine koji ima prijavljeno prebivalište u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, a koji nema izjavljeno entitetsko državljanstvo, ima pravo da izabere svoje entitetsko državljanstvo.
- Osobe sa prebivalištem u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine koje stječu državljanstvo BiH putem naturalizacije, biraju svoje entitetsko državljanstvo.

V. GLAVA

Postupak

Članak 31.

- Odluke o stjecanju ili prestanku državljanstva BiH donosi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), osim odluka iz čl. 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 21., 22. i 42.
- Odluke prema čl. 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 21., 22. i 42. donose kompetentne vlasti entiteta.
- Odluke prema članku 15. donosi konsensusom Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Članak 32.

- Odluke iz članka 31., stavka 2., osim odluka donesenih sukladno čl. 6., 7., 8. i 42., moraju se poslati Ministarstvu u roku od tri tjedna od datuma donošenja odluke.
- Odluka kompetentne vlasti entiteta stupa na snagu dva mjeseca nakon slanja Ministarstvu, ukoliko Ministarstvo ne odredi da nisu ispunjeni uvjeti iz čl. 9., 10., 11., 12., 13., 14., 21. i 22. U tomu slučaju nadležni moraju uputiti slučaj kompetentnoj vlasti entiteta u svrhu ponovnog razmatranja. Odluke donesene prema čl. 6., 7. i 8. stupaju na snagu nakon registracije od strane nadležnog tijela.
- Ako nakon ponovnog razmatranja, ostane spor između kompetentnih vlasti entiteta i Bosne i Hercegovine, onda se slučaj mora uputiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine sukladno članku VI. 3. Ustava na konačnu odluku.

Članak 33.

Molba za stjecanje, odricanje ili otpust iz državljanstva BiH mora se izravno podnijeti vlastima navedenim u članku 31., ili ako podnositelj živi u inozemstvu, putem diplomatsko-konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine.

Članak 34.

- Nadležna tijela iz članka 31. st. (1) i (2) moraju riješiti molbu u razdoblju od 60 dana od primanja uredne prijave. Odluke o odbijanju prijave za stjecanje ili otpust ili odluke da se oduzme državljanstvo, moraju sadržavati razloge u pisanom obliku.
- Zainteresirane osobe mogu pokrenuti upravni spor protiv odluke iz prethodnog stavka.

Članak 35.

- Ministarstvo vodi slijedeće evidencije o državljanstvu BiH:
 - Evidenciju o stjecanju državljanstva BiH:
 - na temelju međunarodnog sporazuma,
 - osoba od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu iz članka 15. ovog zakona,
 - osoba naturaliziranih između 6. travnja 1992. i 1. siječnja 2006. godine.
 - Evidenciju o prestanku državljanstva BiH:
 - odricanjem i
 - oduzimanjem.
- Nadležna tijela entiteta i tijela Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine vode evidencije o naturalizaciji i državljanstvu iz svoje nadležnosti.
- Evidencije iz ovog članka i evidencije iz članka 36. sadrže jedinstveni matični broj, ako je određen.

Članak 36.

Ministarstvo vodi evidencije o predmetima davanja svoje suglasnosti na rješenja nadležnih entitetskih tijela o naturalizaciji stranih državljana i o predmetima naknadnog upisa u matične knjige rođenih osoba koje su stekle državljanstvo Republike Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine.

Članak 37.

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine propisuje sadržaj i način vođenja evidencija iz čl. 35. i 36.

GLAVA VI.

Dokazivanje državljanstva BiH

Članak 38.

Državljanstvo BiH i državljanstvo entiteta se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu BiH i uvjerenjem o državljanstvu entiteta ili putovnicom Bosne i Hercegovine.

Članak 39.

- Uvjerenje o državljanstvu BiH i državljanstvu entiteta izdaje tijelo koje vodi matičnu knjigu rođenih, odnosno knjigu državljana.
- Državljanstvo se upisuje u matičnu knjigu rođenih bez posebne odluke kada se utvrdi da dotična osoba ispunjava uvjete stjecanja prema čl. 6., 7. i 8.
- U slučaju da tijela vlasti iz stavka (1) ovog članka neutemeljeno odbiju izdati uvjerenje o državljanstvu BiH, resorno ministarstvo entiteta ili Ministarstvo izdaju uvjerenje o državljanstvu dotičnoj osobi o kojoj je riječ na temelju dokumentiranih podataka koje posjeduje Ministarstvo i nadležno tijelo entiteta ili tijelo u Brčko Distriktu BiH, u okviru svojih nadležnosti. U slučaju spora između nadležnih tijela entiteta i Bosne i Hercegovine, predmet se upućuje Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine sukladno članku VI. 3. Ustava.
- Kada su dokumentirani podaci koji se odnose na državljanstvo nedostupni ili ih državljanin Bosne i

Hercegovine ne mogu pribaviti u razumnom vremenskom razdoblju, nadležna tijela pomenuta u prethodnom stavku dozvoliti će takvim osobama pribaviti ove podatke na drugi način, uključujući i izjave date od strane dotičnih osoba ili za njih.

- (5) Kompetentna tijela u entitetima i tijelo u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine će, u pojedinačnim slučajevima, dostaviti Ministarstvu tražene informacije iz evidencije pomenute u stavku (1).

Članak 40.

- (1) Uvjerenje o državljanstvu BiH se izdaje na obrascu koji sadrži slijedeće elemente:
- naziv "Bosna i Hercegovina" i naziv entiteta,
 - naziv tijela vlasti iz članka 39. koje je izdalo ovo uvjerenje,
 - "Uvjerenje o državljanstvu BiH",
 - oznake o pripadajućem državljanstvu entiteta,
 - ime i prezime osobe kojoj je uvjerenje izdano, ime jednog roditelja i njegovo državljanstvo, datum i mjesto rođenja,
 - dokazi na temelju kojih je uvjerenje izdato,
 - datum i mjesto izdavanja, žig nadležnog tijela i potpis odgovorne osobe.
- (2) Ministarstvo određuje oblik obrasca iz prethodnog stavka ovog članka.

GLAVA VII.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 41.

Sve osobe koje su bile državljani Republike Bosne i Hercegovine neposredno prije stupanja na snagu Ustava, uključujući i sve osobe koja su bile državljani Republike Bosne i Hercegovine do 6. travnja 1992. godine, su državljani Bosne i Hercegovine, dok će se državljanstvo osoba naturaliziranih u razdoblju od 6. travnja 1992. do 1. siječnja 2006. godine odrediti sukladno čl. 43. i 44.

Članak 42.

- Sve osobe koje su državljani Bosne i Hercegovine sukladno ovom zakonu i koje su na dan 6. travnja 1992. godine bile nastanjene na teritoriju koje sada pripada jednom od entiteta smatraju se državljanima tog entiteta, osim ako nemaju stalno prebivalište u drugom entitetu, u kojem slučaju se smatraju državljanima toga entiteta.
- Sve osobe koje su državljani Bosne i Hercegovine sukladno ovom zakonu i koje žive u inozemstvu na dan kad ovaj zakon stupa na snagu smatraju se državljanima entiteta u kojem su imale prebivalište ili boravište prije 6. travnja 1992. godine, ukoliko se stalno ne nastane u drugom entitetu ili izaberu državljanstvo drugog entiteta.
- Sve osobe koje su bile državljani bivše SFRJ i koje su se u vremenu između 6. travnja 1992. godine i stupanja na snagu ovog zakona stalno nastanile na teritoriju jednog od entiteta i koje na tom teritoriju imaju neprekidno prebivalište ili boravište u trajanju od dvije godine nakon stupanja na snagu ovog zakona, nakon podnošenja zahtjeva dobiti će i državljanstvo tog entiteta i Bosne i Hercegovine.
- Sve osobe koje su bile državljani bivše SFRJ i koje se u vremenu između dana stupanja na snagu ovog zakona i 31. prosinca 2000. godine stalno nastane na teritoriju jednog od entiteta i koje na tom teritoriju imaju neprekidno prebivalište ili boravište u trajanju od tri godine, nakon podnošenja zahtjeva dobiti će državljanstvo tog entiteta i Bosne i Hercegovine.
- Prebivalište djece, u smislu odredaba čl. 29. i 42. stavka (1) ovog zakona, koja su bila malodobna i nisu imala

prijavljeno prebivalište, utvrđuje se na temelju prebivališta roditelja i drugim dokazima.

Članak 43.

Ministarstvo je dužno da, sukladno ovom zakonu, sprovede reviziju statusa osoba naturaliziranih poslije 6. travnja 1992. godine, a prije 1. siječnja 2006. godine.

Članak 44.

- Ministarstvo razmatra status osoba koje su stekle državljanstvo BiH naturalizacijom, a koje prethodno nisu imale dodijeljen jedinstveni matični broj, ili kojima je na teritoriju Bosne i Hercegovine dodijeljen novi jedinstveni matični broj državljanstva Bosne i Hercegovine, u razdoblju poslije 6. travnja 1992. godine, a prije 1. siječnja 2006. godine. S tim ciljem, Ministarstvo razmatra informacije koje pružaju osobe o kojima se radi, kao i informacije prikupljene po službenoj dužnosti.
- Na zahtjev Ministarstva, osobe o kojima se radi i nadležna tijela u Bosni i Hercegovini, moraju mu dostaviti sve potrebne informacije u roku koji Ministarstvo odredi.
- Ako se osoba o kojoj se radi ne povinuje zahtjevu za dostavom informacija iz stavka (2), Ministarstvo joj može oduzeti državljanstvo BiH.
- Ako osoba time ne ostaje bez državljanstva, Ministarstvo može svojom odlukom oduzeti državljanstvo BiH u slijedećim slučajevima:
 - ako propisi koji su bili na snazi na teritoriju Bosne i Hercegovine u vrijeme naturalizacije nisu bili primijenjeni, ili
 - ako je državljanstvo BiH bilo stečeno prijevornim ponašanjem, lažnim informacijama ili prikrivanjem bilo koje relevantne činjenice, ako se takvo ponašanje može pripisati osobi o kojoj se radi, ili
 - u slučaju nepostojanja stvarne veze između Bosne i Hercegovine i državljanina koji uobičajeno ne boravi u Bosni i Hercegovini, ili
 - u bilo kom slučaju iz članka 23. toč. b), c), d), e) i f) ovog zakona.
- Dokaz nepostojanja stvarne veze iz stavka (4) točke c) ovog članka može biti posebice neprijavlivanje prebivališta uključujući i adresu stanovanja u Bosni i Hercegovini ili nepodnošenje zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice državljanstva Bosne i Hercegovine, sukladno propisima o prijavlivanju, prebivalištu i boravištu, te o osobnoj iskaznici državljanstva Bosne i Hercegovine.
- Državljanstvo BiH neće se oduzeti u slučaju iz stavka (4) točka a) ovog članka ukoliko osoba o kojoj se radi ispuni uvjete za naturalizaciju ili olakšanu naturalizaciju prema ovom zakonu do trenutka kada Ministarstvo donosi odluku i ako je jasno da osoba o kojoj se radi nije bila svjesna da propisi nisu bili primijenjeni, niti se upustila u ponašanje koje bi opravdavalo oduzimanje državljanstva prema ovom zakonu, niti je svjesno prikrila kakvu relevantnu činjenicu. Relevantna činjenica je posebice ona činjenica koja je suprotna propisima o statusu osoba u Bosni i Hercegovini.
- Državljanstvo BiH prestaje danom dostavljanja odluke Ministarstva o njegovom oduzimanju. Ako adresa stanovanja ili mjesto prebivališta te osobe nisu poznati ili se ne mogu utvrditi, državljanstvo BiH prestaje danom objave obavijesti o odluci Ministarstva u "Službenom glasniku BiH".
- U reviziju izdatih državljanstava, ne mogu biti uključeni zaposlenici Ministarstva, koji su na bilo koji način ranije bili uključeni u proces izdavanja državljanstava koja su predmet revizije.

Članak 45.

Bez obzira na čl. 23. i 44. ovog zakona, u slučajevima kada je istoj osobi dodijeljeno državljanstvo BiH više puta po različitim osnovama, Ministarstvo će zaključkom objediniti postupak revizije te donijeti jedinstvenu odluku o statusu naturaliziranog državljanina.

Članak 46.

Svi zakoni i propisi doneseni na temelju njih, a koji reguliraju pitanja državljanstva BiH prestaju važiti na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Članak 47.

Ministarstvo će donijeti ili uskladiti propise za sprovođenje ovog zakona u roku od 45 dana nakon stupanja na snagu ovog zakona. Nadležna tijela entiteta će najkasnije 45 dana nakon toga donijeti propise o državljanstvu koji će biti usklađeni sa ovim zakonom.

Članak 48.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog zakona, nastaviti će se i okončati po odredbama onog zakona koji je povoljniji za stranku.

Članak 49.

Ministarstvo će donijeti podzakonske akte utvrđene odredbama čl. 35. i 36. i podzakonske akte kojima će se precizirati izdavanje garancije za stjecanje državljanstva BiH i dokazi o ispunjavanju uvjeta za naturalizaciju iz čl. 9., 10., 12. i 14. ovog zakona, u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 50.

Službeni pročišćeni tekst Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine obuhvaća: Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 4/97), Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 13/99), Zakon o izmjeni Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 41/02), Zakon o izmjeni Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 6/03), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 14/03), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 82/05), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 43/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 76/09) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 87/13), a u kojim je naznačen dan njihovog stupanja na snagu.

Broj 01.02-02-1-22/15

22. ožujka 2016. godine

Sarajevo

Predsjedateljica
Zastupničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, v. r.

Predsjedatelj
Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH
Mr. Ognjen Tadić, v. r.

Na osnovu člana 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 87/13), odredaba čl. 44. stav (1) tачка и) и 145. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 79/14, 81/15 и 97/15) и одредаба чл. 39 став (1) тачка и) и 135. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 58/14, 88/15 и 96/15), Парламентарна скупштина Босне и

Херцеговине на 26. сједници Представничког дома, одржаној 17. марта 2016. године и на 16. сједници Дома народа, одржаној 22. марта 2016. године, утврдила је

ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (Службени пречишћени текст)

ПОГЛАВЉЕ I

Опште одредбе

Члан 1.

- (1) Овим законом уређују се услови за стицање и престанак држављанства Босне и Херцеговине (у даљем тексту: држављанство БиХ) у складу са Уставом Босне и Херцеговине.
- (2) Закони о држављанству које доносе ентитети морају бити у складу са Уставом Босне и Херцеговине и овим законом.

Члан 2.

- (1) Сви држављани Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске (у даљем тексту: ентитети) самим тим су и држављани Босне и Херцеговине.
- (2) Промјена држављанства једног ентитета у држављанство другог ентитета нема утицаја на држављанство БиХ.

Члан 3.

Сви држављани Босне и Херцеговине уживају иста људска права и основне слободе као што је то одређено Уставом Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Устав) и уживаће заштиту ових права на читавој територији Босне и Херцеговине, под истим условима и без обзира на њихово ентитетско држављанство.

Члан 4.

Држављани Босне и Херцеговине могу имати држављанство друге државе, под условом да постоји билатерални споразум између Босне и Херцеговине и те државе којим се то питање уређује, а који је одобрила Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине у складу са чланом IV 4. д) Устава.

ПОГЛАВЉЕ II

Стицање држављанства БиХ

Општи принципи

Члан 5.

Држављанство БиХ у складу са одредбама овог закона стиче се:

- а) поријеклом,
- б) рођењем на територији Босне и Херцеговине,
- ц) усвајањем,
- д) путем натурализације,
- е) путем међународног споразума.

Стицање држављанства БиХ поријеклом

Члан 6.

Дијете рођено након ступања на снагу Устава стиче држављанство БиХ поријеклом:

- а) чија су оба родитеља били држављани Босне и Херцеговине у вријеме рођења дјетета, без обзира на мјесто његовог рођења;
- б) чији је један родитељ био држављанин Босне и Херцеговине у вријеме рођења дјетета и дијете је рођено на територији Босне и Херцеговине;
- ц) чији је један родитељ био држављанин Босне и Херцеговине у вријеме дјететовог рођења, а дијете је рођено у иностранству, ако би оно иначе било без држављанства;

- д) ако је рођено у иностранству, а чији је један родитељ био држављанин Босне и Херцеговине у вријеме дјететовог рођења, под условом да до времена када наврши 23 године поднесе пријаву за евидентирање држављанства БиХ надлежном органу.

Стицање држављанства БиХ рођењем на територији Босне и Херцеговине

Члан 7.

Држављанство БиХ биће додијељено дјетету које је рођено или нађено на територији Босне и Херцеговине након ступања на снагу Устава и чија су оба родитеља непозната или непознатог држављанства или без држављанства, или ако је дијете без држављанства.

Усвојена дјеца

Члан 8.

Дијете млађе од 18 година које је у потпуности усвојио држављанин Босне и Херцеговине након ступања на снагу Устава стиче држављанство БиХ.

Стицање држављанства БиХ натурализацијом

Члан 9.

- (1) Странац који је поднио захтјев за стицање држављанства БиХ може стећи држављанство натурализацијом ако испуњава следеће услове:
- а) да је напунио 18 година старости;
 - б) да има одобрен стални боравак на територији Босне и Херцеговине најмање три године прије подношења захтјева;
 - ц) да довољно познаје писмо и језик једног од конститутивних народа Босне и Херцеговине;
 - д) да му није изречена мјера безбједности протјеривања странаца из земље или заштитна мјера удаљивања странаца са територије Босне и Херцеговине од стране органа чији је легалитет успостављен Уставом и да је ова одлука још увијек на снази;
 - е) да није осуђиван на издржавање казне за кривична дјела са предумишљајем на дуже од три године у периоду од 8 година од подношења захтјева;
 - ф) да се одрекну или на неки други начин изгубе своје раније држављанство прије стицања држављанства БиХ, осим ако билатерални споразум из члана 14. не предвиђа другачије. Одривање или губитак ранијег држављанства се неће захтијевати ако ово није дозвољено или се не може разумно захтијевати;
 - г) да се против њега не води кривични поступак, осим ако се доказ о испуњавању овог услова не може разумно захтијевати;
 - х) да не представља пријетњу по безбједност Босне и Херцеговине;
 - и) да има обезбијеђен стални извор прихода у износу који омогућава егзистенцију или да је у стању да обезбиједи поуздан доказ о финансијским изворима за сопствено издржавање;
 - ј) да је измирио све пореске или друге финансијске обавезе;
 - к) да потпише изјаву да прихвата правни систем и уставни поредак Босне и Херцеговине и
 - л) да има важећу гаранцију о стицању држављанства БиХ.
- (2) Натурализација се неће одобрити, чак ако подносилац захтјева испуњава опште услове за натурализацију, уколико постоје основани разлози за сумњу да би се одобрењем натурализације том лицу угрозила

безбједност Босне и Херцеговине и јавни ред и мир, или уколико натурализација није у складу са интересима Босне и Херцеговине из неког другог разлога утврђеног на основу цјелокупне процјене стања подносиоца захтјева.

Стицање држављанства БиХ олакшаном натурализацијом

Члан 10.

Брачни друг држављанина Босне и Херцеговине - странац, може стећи држављанство БиХ под следећим условима:

- а) да је брак трајао најмање пет година прије подношења захтјева и да још увијек траје у моменту подношења захтјева;
- б) да се одрекне или на неки други начин изгуби своје раније држављанство прије стицања држављанства БиХ, осим ако то није другачије ријешено билатералним споразумом из члана 14. Одустајање или престанак ранијег држављанства се не захтијева ако то није допуштено или се не може разумно захтијевати;
- ц) да има одобрен стални боравак на територији Босне и Херцеговине;
- д) да не представља пријетњу по безбједност Босне и Херцеговине.

Члан 11.

- (1) Дијете млађе од 18 година чији је један родитељ стекао држављанство БиХ има право да добије држављанство БиХ натурализацијом ако оно има одобрен привремени или стални боравак на територији Босне и Херцеговине.
- (2) Родитељ који има држављанство БиХ може тражити стицање држављанства БиХ у име малољетног дјетета у складу са ставом (1) овог члана. Ако је дијете старије од 14 година, захтијева се његов пристанак.

Члан 12.

- (1) Лице без држављанства и лице које има статус избјеглице може стећи држављанство БиХ, без испуњавања услова из члана 9. став (1) тач. б), ц), ф), и) и ј), само ако у статусу лица без држављанства или избјеглице има непрекидан боравак на територији Босне и Херцеговине у трајању од пет година прије подношења захтјева.
- (2) Малољетно дијете лица које је стекло држављанство БиХ на основу става (1) овог члана има право да добије држављанство БиХ, без испуњавања услова из члана 9. став (1) тач. а), б), ц), ф), и) и ј), ако има статус избјеглице или одобрен привремени боравак на територији Босне и Херцеговине, без обзира на дужину боравака.
- (3) Ако је дијете старије од 14 година, захтијева се његов пристанак.

Члан 13.

- (1) Следећа лица имају право да добију држављанство БиХ на основу захтјева без испуњавања услова из члана 9. став (1) тач. б) и ф).
 - а) емигранти који су се вратили у Босну и Херцеговину,
 - б) прва и друга генерација потомака лица наведених у ставу (1) који су се вратили у Босну и Херцеговину,
- (2) Брачни друг лица наведеног у ставу (1) овог члана, има право на стицање држављанства БиХ на основу молбе без испуњавања захтјева из члана 9. став (1) тачка б) уколико испуни услове члана 10. тач. а) и б).

Члан 14.

Лице којем је држављанство БиХ, ради стицања или задржавања држављанства друге државе, престало одрицањем или отпустом, може поднијети захтјев за поновно стицање држављанства БиХ, ако испуњава услове из члана 9., осим услова из става (1) тач. а) и б), само ако има одобрен привремени боравак на територији Босне и Херцеговине најмање једну годину непосредно прије подношења захтјева или одобрен стални боравак.

Члан 15.

Ако се у појединачним случајевима натурализација лица сматра од нарочите користи за Босну и Херцеговину, лице може стећи држављанство БиХ без испуњавања услова из члана 9. став (1) тач. а), б) и ф).

Члан 16.

У свим случајевима гдје овај закон прописује губитак ранијег држављанства лицима која стичу држављанство БиХ, таквим лицима ће бити дозвољено да и даље задрже држављанство раније државе гдје год је то омогућено билатералним споразумом између Босне и Херцеговине и те државе који је одобрила Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине у складу са чланом IV 4. д) Устава.

ПОГЛАВЉЕ III

Престанак држављанства БиХ

Члан 17.

Држављанство БиХ се не може изгубити ако би лице које је у питању тиме остало без држављанства (апатрид), осим у случају утврђеним чланом 23. тачка а).

Члан 18.

Држављанство БиХ престаје:

- а) одрицањем,
- б) отпустом,
- ц) одузимањем,
- д) међународним споразумом.

Одрицање

Члан 19.

- (1) Грађанин који је напунио 18 година, који живи у иностранству и има држављанство друге државе, или му је загарантовано стицање држављанства друге државе, има право да се одрекне држављанства БиХ.
- (2) Дјетету које живи у иностранству и има држављанство друге државе или му је исто загарантовано престаје држављанство БиХ одрицањем на захтјев оба родитеља којима је држављанство БиХ престало одрицањем, или на захтјев једног родитеља којем је држављанство БиХ престало одрицањем уз сагласност другог родитеља који је држављанин Босне и Херцеговине, или на захтјев једног родитеља којем је држављанство БиХ престало одрицањем, ако је други родитељ мртав или је изгубио родитељско право или је странац или лице без држављанства или на захтјев усвојоца ако му је престало држављанство БиХ одрицањем и однос између усвојоца и усвојеног дјетета је однос потпуног усвојења. Ако је дијете старије од 14 година, захтјева се његов пристанак.
- (3) У случајевима из ст. (1) и (2) овог члана, држављанство БиХ престаје лицу када надлежни орган утврди да су испуњени потребни услови из ст. (1) и (2) овог члана и странци уручи рјешење о престанку држављанства БиХ, или кад јој га надлежно дипломатско-конзуларно представништво Босне и Херцеговине у иностранству упути поштом.

Члан 20.

Одлука о одрицању може бити поништена на захтјев лица које није стекло држављанство државе која му је издала гаранцију.

Члан 21.

Отпуст из држављанства БиХ може бити одобрен на основу захтјева лица које живи на територији Босне и Херцеговине, које испуњава сљедеће услове:

- а) да има 18 година;
- б) да се против њега не води кривични поступак због учињеног кривичног дјела које се гони по службеној дужности, или ако је осуђен на казну затвора у Босни и Херцеговини, да ту казну издржава;
- ц) да је измирио све нужне доприносе, порезе или друге законске обавезе плаћања утврђене правоснажним одлукама надлежних органа;
- д) да је стекао или му је гарантовано држављанство друге државе;
- е) да је испунио своје војне обавезе.

Члан 22.

- (1) Дјетету млађем од 18 година које је стекло, или којем је загарантовано стицање држављанства друге државе, и које још увијек живи на територији Босне и Херцеговине, престаје држављанство БиХ отпустом на захтјев:

- а) оба родитеља чије је држављанство БиХ престало отпустом;
- б) једног родитеља чије је држављанство БиХ изгубљено отпустом, ако други родитељ није жив, или су му одузета родитељска права, или је странац или лице без држављанства;
- ц) једног родитеља, који извршава родитељске дужности и чије држављанство БиХ је изгубљено отпустом а други родитељ, који је држављанин Босне и Херцеговине, се слаже;
- д) усвојоца ако му је држављанство БиХ престало отпустом, а однос између усвојоца и усвојеног дјетета представља однос потпуног усвојења.

- (2) Ако је дијете старије од 14 година, у случајевима из тач. а), б) и ц) захтјева се његов пристанак.

Одузимање

Члан 23.

Држављанство БиХ може бити одузето у сљедећим случајевима:

- а) ако је држављанство Босне и Херцеговине стечено помоћу преваре, лажних информација или скривањем било које релевантне чињенице која се може односити на подносиоца захтјева,
- б) када држављанин Босне и Херцеговине врши добровољну службу у страним војним снагама упркос правне забране такве службе,
- ц) када је држављанство БиХ стечено након ступања на снагу овог закона, без испуњења услова из чл. 9. и 10.,
- д) када је држављанин осуђен у или ван подручја Босне и Херцеговине правоснажном пресудом, ради предузимања радњи којима се нарушавају уставни поредак и безбједност Босне и Херцеговине, или када је осуђен ради чланства у организацији која предузима такве радње, под условом да такве радње озбиљно штете виталним интересима Босне и Херцеговине,
- е) када је држављанин осуђен у или ван подручја Босне и Херцеговине правоснажном пресудом за

- кривично дјело које укључује кријумчарење ватреног оружја, експлозива, радиоактивног материјала или наркотичких средстава и психогених супстанци; или илегални превоз и трговину материјалима и опремом за производњу оружја или других средстава масовног уништења; или илегални улазак у Босну и Херцеговину, останак или излазак из Босне и Херцеговине појединаца или група; или организује или учествује у трговини људима и кријумчарењем људима, под условом да такве радње озбиљно штете виталним интересима Босне и Херцеговине,
- ф) када је држављанин осуђен у или ван подручја Босне и Херцеговине правоснажном пресудом за кривично дјело које произилази из активности које се разликују од оних из тач. д) и е) овог члана, а које озбиљно штете виталним интересима Босне и Херцеговине.

Датум престанка

Члан 24.

- (1) Држављанство БиХ престаје отпустом, одрицањем или одузимањем, даном достављања рјешења о престанку држављанства БиХ лицу на које се оно односи.
- (2) Ако мјесто пребивања тог лица није познато, или не може бити потврђено, држављанство БиХ престаје даном објављивања рјешења у "Службеном гласнику БиХ".

ПОГЛАВЉЕ IV

Односи између држављанства БиХ и држављанства ентитета
Члан 25.

За лица која имају држављанство БиХ у складу са чл. 6., 7. и 8. сматра се да већ имају држављанство једног од ентитета.

Члан 26.

Све одлуке о стицању и престанку држављанства БиХ које доносе ентитети или Босна и Херцеговина морају се донијети у складу са чл. 31. и 32. или са прелазним одредбама поглавља VII овог закона.

Члан 27.

Лице које изгуби држављанство једног ентитета, а не стекне држављанство другог ентитета губи држављанство БиХ. Лице које изгуби држављанство БиХ истовремено губи и држављанство ентитета.

Члан 28.

- (1) Дијете које држављанство БиХ стиче поријеклом или потпуним усвојењем, у складу са чланом 8., стиче држављанство ентитета родитеља или усвојоца који посједује држављанство БиХ.
- (2) Ако родитељи или усвојоци имају држављанства различитих ентитета, дијете ће:
 - а) стећи држављанство ентитета у којем је рођено, и
 - б) ако је рођено у иностранству, дијете ће:
 - 1) стећи држављанство ентитета како је то договорено међу родитељима, или
 - 2) ако договор није постигнут, дијете ће стећи:
 - у случају стицања поријеклом, држављанство ентитета родитеља који је у дипломатско-конзуларном представништву Босне и Херцеговине уписао дијете у матичну књигу рођених, или
 - у случају стицања потпуним усвајањем, држављанство ентитета у којем има пребивалиште у Босни и Херцеговини,

или ако мјесто пребивалишта не постоји, држављанство ентитета родитеља који је поднио молбу за уписивање дјетета.

- (3) Дијете које стиче држављанство БиХ према члану 7. стиче држављанство ентитета у којем је рођено или нађено.

Члан 29.

Након промјене мјеста пребивалишта са територије једног ентитета на територију другог ентитета, држављанство ентитета се такође мијења ако то лице жели.

Члан 30.

- (1) Држављанин Босне и Херцеговине који има пријављено пребивалиште у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине, а који има држављанство једног од ентитета, остаје држављанин тог ентитета, осим ако на свој захтјев не промијени своје ентитетско држављанство.
- (2) Држављанин Босне и Херцеговине који има пријављено пребивалиште у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине, а који нема изјављено ентитетско држављанство, има право да изабере своје ентитетско држављанство.
- (3) Лица са пребивалиштем у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине која стичу држављанство БиХ натурализацијом, бирају своје ентитетско држављанство.

ПОГЛАВЉЕ V

Процедура

Члан 31.

- (1) Одлуке о стицању или престанку држављанства БиХ доноси Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Министарство), осим одлука из чл. 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 21., 22. и 42.
- (2) Одлуке према чл. 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 21., 22. и 42. доносе компетентне власти ентитета.
- (3) Одлуке према члану 15. доноси консензусом Савјет министара Босне и Херцеговине.

Члан 32.

- (1) Одлуке из члана 31., став (2), изузев одлука донесених у складу са чл. 6., 7., 8. и 42., морају се послати Министарству у року од три седмице од датума доношења одлуке.
- (2) Одлука компетентне власти ентитета ступа на снагу два мјесеца након слања, уколико Министарство не одреди да нису испуњени услови из чл. 9., 10., 11., 12., 13., 14., 21. и 22. У том случају надлежни морају упутити случај компетентној власти ентитета ради поновног разматрања. Одлуке донесене према чл. 6., 7. и 8. ступају на снагу након регистрације од стране надлежног органа.
- (3) Ако након поновног разматрања, остане спор између компетентних власти ентитета и Босне и Херцеговине, онда се случај мора упутити Уставном суду Босне и Херцеговине у складу са чланом VI 3. Устава на коначну одлуку.

Члан 33.

Молба за стицање, одрицање или отпуст из држављанства БиХ мора се непосредно поднијети властима наведеним у члану 31., или ако подносилац живи у иностранству, путем дипломатско-конзуларног представништва Босне и Херцеговине.

Члан 34.

- (1) Надлежни органи из члана 31. ст. (1) и (2) морају ријешити молбу у периоду од 60 дана од примања уредне пријаве. Одлуке о одбијању пријаве за стицање

- или отпуст или одлуке да се одузме држављанство, морају садржавати разлоге у писаној форми.
- (2) Заинтересована лица могу покренути управни спор против одлуке из претходног става.

Члан 35.

- (1) Министарство води сљедеће евиденције о држављанству БиХ:
- а) Евиденцију о стицању држављанства БиХ:
- 1) на основу међународног споразума,
 - 2) лица од нарочите користи за Босне и Херцеговине из члана 15. овог закона,
 - 3) лица натурализованих између 06. априла 1992. и 01. јануара 2006. године.
- б) Евиденцију о престанку држављанства БиХ:
- 1) одрицањем и
 - 2) одузимањем.
- (2) Надлежни органи ентитета и органи Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине воде евиденције о натурализацији и држављанству из своје надлежности.
- (3) Евиденције из овог члана и евиденције из члана 36. садрже јединствени матични број, ако је одређен.

Члан 36.

Министарство води евиденције о предметима давања своје сагласности на рјешења надлежних ентитетских органа о натурализацији страних држављана и о предметима накнадног уписа у матичне књиге рођених лица која су стекла држављанство Републике Босне и Херцеговине у складу са Законом о држављанству Републике Босне и Херцеговине.

Члан 37.

Министар цивилних послова Босне и Херцеговине прописује садржај и начин вођења евиденција из чл. 35. и 36.

ПОГЛАВЉЕ VI

Доказивање држављанства БиХ

Члан 38.

Држављанство БиХ и држављанство ентитета се доказује увјерењем о држављанству БиХ и увјерењем о држављанству ентитета или пасошем Босне и Херцеговине.

Члан 39.

- (1) Увјерење о држављанству БиХ и држављанству ентитета издаје орган који води матичну књигу рођених, односно књигу држављана.
- (2) Држављанство се уписује у матичну књигу рођених без посебне одлуке када се утврди да то лице испуњава услове стицања према чл. 6., 7. и 8.
- (3) У случају да органи власти из става 1. овог члана без основе одбију да издају увјерење о држављанству БиХ, ресорно министарство ентитета или Министарство издају увјерење о држављанству лицу о коме је ријеч на основу документованих података које посједује Министарство и надлежни орган ентитета или орган у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине, у оквиру својих надлежности. У случају спора између надлежних органа ентитета и Босне и Херцеговине, предмет се упућује Уставном суду Босне и Херцеговине у складу са чланом VI 3. Устава.
- (4) Када су документовани подаци који се односе на држављанство недоступни или их држављани Босне и Херцеговине не могу прибавити у разумном временском периоду, надлежни органи поменути у претходном ставу дозволиће таквим лицима да прибаве ове податке на други начин, укључујући и изјаве дате од стране тих лица или за њих.

- (5) Компетентни органи у ентитетима и орган у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине ће, у појединачним случајевима, доставити Министарству тражене информације из евиденције поменути у ставу (1).

Члан 40.

- (1) Увјерење о држављанству се издаје на обрасцу који садржи сљедеће елементе:
- а) назив "Босна и Херцеговина" и назив ентитета,
 - б) назив органа власти из члана 39. који је издао ово увјерење,
 - ц) "Увјерење о држављанству БиХ",
 - д) назнаке о припадајућем држављанству ентитета,
 - е) име и презиме лица ком је увјерење издато, име једног родитеља и његово држављанство, датум и мјесто рођења,
 - ф) докази на основу којих је увјерење издато,
 - г) датум и мјесто издавања, печат надлежног органа и потпис одговорног лица.
- (2) Министарство одређује облик обрасца из претходног става овог члана.

ПОГЛАВЉЕ VII

Прелазне и завршне одредбе

Члан 41.

Сва лица која су била држављани Републике Босне и Херцеговине непосредно прије ступања на снагу Устава, укључујући и сва лица која су била држављани Републике Босне и Херцеговине до 06. априла 1992. године, су држављани Босне и Херцеговине, док ће се држављанство лица натурализованих у периоду од 06. априла 1992. до 01. јануара 2006. године одредити у складу са чл. 43. и 44.

Члан 42.

- (1) Сва лица која су држављани Босне и Херцеговине у складу са овим законом и која су на дан 06. априла 1992. године била настањена на територији која сада припада једном од ентитета се сматрају држављанима тог ентитета, изузев ако немају стално пребивалиште у другом ентитету, у којем случају се сматрају држављанима тога ентитета.
- (2) Сва лица која су држављани Босне и Херцеговине у складу с овим законом и која живе у иностранству на дан кад овај закон ступа на снагу сматрају се држављанима ентитета у којем су имала пребивалиште или боравиште прије 06. априла 1992. године, уколико се стално не настане у другом ентитету или изабере држављанство другог ентитета.
- (3) Сва лица која су била држављани бивше СФРЈ и која су се у времену између 06. априла 1992. године и ступања на снагу овог закона стално настанила на територији једног од ентитета и која на тој територији имају непрекидно пребивалиште или боравиште у трајању од двије године након ступања на снагу овог закона, након подношења захтјева добиће и држављанство тог ентитета и Босне и Херцеговине.
- (4) Сва лица која су била држављани бивше СФРЈ и која су се у времену између дана ступања на снагу овог закона и 31. децембра 2000. године стално настане на територији једног од ентитета и која на тој територији имају непрекидно пребивалиште или боравиште у трајању од три године, након подношења захтјева добиће држављанство тог ентитета и Босне и Херцеговине.
- (5) Пребивалиште дјецe, у смислу одредаба чл. 29. и 42. став (1) овог закона, која су била малолетна и нису имала пријављено пребивалиште, утврђује се на основу пребивалишта родитеља и другим доказима.

Члан 43.

Министарство је дужно да, у складу са овим законом, спроведе ревизију статуса лица натурализованих послје 06. априла 1992. године, а прије 01. јануара 2006. године.

Члан 44.

- (1) Министарство разматра статус лица која су стекла држављанство натурализацијом, а која претходно нису имала додијељен јединствени матични број, или којима је на територији Босне и Херцеговине додијељен нови јединствени матични број држављана Босне и Херцеговине, у периоду послје 06. априла 1992. године, а прије 01. јануара 2006. године. С тим циљем, Министарство разматра информације које пружају лица о којима се ради, као и информације прикупљене по службеној дужности.
- (2) На захтјев Министарства, лица о којима се ради и надлежни органи у Босни и Херцеговини, морају му доставити све потребне информације у року који Министарство одреди.
- (3) Ако се лице о коме се ради не повинује захтјеву за доставом информација из става (2), Министарство му може одузети држављанство.
- (4) Ако лице тиме не остаје без држављанства, Министарство може својом одлуком одузети држављанство БиХ у следећим случајевима:
 - а) ако прописи који су били на снази на подручју Босне и Херцеговине у вријеме натурализације нису били примјењени, или
 - б) ако је држављанство БиХ било стечено преварним понашањем, лажним информацијама или прикривањем било које релевантне чињенице ако се такво понашање може приписати лицу о којем се ради, или
 - ц) у случају непостојања стварне везе између Босне и Херцеговине и држављанина који уобичајено не борави у Босни и Херцеговини, или
 - д) у било ком случају из члана 23. тач. б), ц), д), е) и ф) овог закона.
- (5) Доказ да не постоји стварна веза из става (4) тачке ц) овог члана може бити посебно непријављивање пребивалишта укључујући и адресу становања у Босни и Херцеговини или неподношење захтјева за издавање личне карте држављана Босне и Херцеговине у складу са прописима о пријављивању, пребивалишту и боравишту, те о личној карти држављана Босне и Херцеговине.
- (6) Држављанство БиХ неће се одузети у складу са ставом (4) тачка а) овог члана уколико лице о коме се ради испуни услове за натурализацију или олакшаном натурализацијом према овом закону до тренутка када Министарство доноси одлуку и ако је јасно да лице о ком се ради није било свјесно да прописи нису били примјењени, нити се упустило у понашање које би оправдало одузимање држављанства према овом закону, и није свјесно прикрило какву релевантну чињеницу. Релевантна чињеница је посебно она чињеница која је супротна прописима о статусу лица у Босни и Херцеговини.
- (7) Држављанство БиХ престаје даном достављања одлуке Министарства о његовом одузимању. Ако адреса становања или мјесто пребивалишта тог лица нису познати или се не могу утврдити, држављанство БиХ престаје даном објављивања обавјештења о одлуци Министарства у "Службеном гласнику БиХ".

- (8) У ревизију издатих држављанстава, не могу бити укључени запосленици Министарства, који су на било који начин раније били укључени у процес издавања држављанстава која су предмет ревизије.

Члан 45.

Без обзира на чл. 23. и 44. овог закона, у случајевима када је истом лицу додијељено држављанство БиХ више пута по различитим основама, Министарство ће закључком објединити поступак ревизије те донијети јединствену одлуку о статусу натурализованог држављанина.

Члан 46.

Сви закони и прописи донесени на основу њих, а који регулишу питања држављанства БиХ престају важити на дан ступања на снагу овог закона.

Члан 47.

Министарство ће донијети или ускладити прописе за спровођење овог закона у року од 45 дана након ступања на снагу овог закона. Надлежни органи ентитета ће најкасније 45 дана након тога донијети прописе о држављанству који ће бити усклађени са овим законом.

Члан 48.

Поступци започети прије ступања на снагу овог закона, наставиће се и окончати по одредбама оног закона који је повољнији за странку.

Члан 49.

Министарство ће донијети подзаконске акте утврђене одредбама чл. 35. и 36. и подзаконске акте којим ће се прецизирати издавање гаранције за стицање држављанства БиХ и докази о испуњавању услова за натурализацију из чл. 9., 10., 12. и 14. овог закона, у року од 60 дана од дана његовог ступања на снагу.

Члан 50.

Службени прецизирани текст Закона о држављанству Босне и Херцеговине обухвата: Закон о држављанству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 4/97), Закон о држављанству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 13/99), Закон о измјени Закона о држављанству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 41/02), Закон о измјени Закона о држављанству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 6/03), Закон о измјенама и допунама Закона о држављанству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 14/03), Закон о измјенама и допунама Закона о држављанству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 82/05), Закон о измјенама и допунама Закона о држављанству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 43/09), Закон о измјенама и допунама Закона о држављанству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 76/09), Закон о измјенама и допунама Закона о држављанству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 87/13), а у којима је назначен дан њиховог ступања на снагу.

Број 01,02-02-1-22/15
22. марта 2016. године

Сарајево
Председавајућа
Представничког дома
Парламентарне скупштине
БиХ
Борјана Кришто, с. р.

Председавајући
Дома народа
Парламентарне скупштине
БиХ
Мр Огњен Тадић, с. р.

365

Na osnovu člana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 26. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 17. marta 2016. godine, i na 16. sjednici Doma naroda, održanoj 22. marta 2016. godine, usvojila je

ZAKON**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI KRETANJA ORUŽJA I VOJNE OPREME****Član 1.**

U Zakonu o kontroli kretanja oružja i vojne opreme ("Službeni glasnik BiH", broj 53/09) u članu 1. iza riječi "tranzita" riječi: "oružja i vojne opreme" zamjenjuju se riječju "naoružanja".

Član 2.

U članu 3. tačka a) mijenja se i glasi:

"a) Naoružanje je oružje, municija, dijelovi oružja i municije, vojna oprema, instrumenti, uređaji i sredstva sa Liste naoružanja i vojne opreme iz člana 4. stav (2) ovog zakona".

Tačka b) briše se.

Dosadašnje tač. c), d), e) postaju tač. b), c), d).

Iza dosadašnje tačke e) koja postaje tačka d) dodaje se nova tačka e) koja glasi:

"e) tranzit znači carinskim propisima uređen carinski postupak prema kojima robe s liste za koje je potrebno odobrenje Ministarstva sigurnosti prolaze preko carinskog područja Bosne i Hercegovine."

Član 3.

U članu 4. stav (2) iza riječi "odobrenje" brišu se interpunkcijski znak zarez i riječi: "a lista će sačinjavati naoružanje i vojnu opremu koja se nalazila na listi naoružanja koju je EUFOR koristio u proteklom periodu,".

Član 4.

U članu 6. stav (1) u tački d) riječi: "serijski broj" zamjenjuju se riječju "karakteristike".

U tački f) iza riječi "sredstvu" dodaju se riječi: "(broj važeće saobraćajne dozvole, registarske oznake, naziv pravnog lica ili fizičkog lica-preduzetnika koje vrši prijevoz oružja)".

U tački g) iza riječi "isprave" dodaju se riječi: "nadležni organ izdavanja i vrijeme važenja lične karte ili putne isprave".

U tački k) ispred riječi "pravac" dodaje se riječ "Detaljan".

U stavu (2) u tački a) interpunkcijski znak zarez iza riječi "uvoza" zamjenjuje se veznikom "ili", a riječi: "ili tranzita" brišu se.

U tački b) iza riječi "naoružanja" dodaju se riječi: "ukoliko je za takvu vrstu naoružanja potrebno odobrenje po zakonima kojima se regulira nabavljanje, držanje i nošenje oružja".

Iza tačke c) dodaje se nova tačka d) koja glasi:

"d) ADR certifikat o odobrenju za vozilo i vozača, u skladu s Evropskim sporazumom o međunarodnom drumskom prijevozu opasnih materija (u daljnjem tekstu: ADR), za robu sa listi ADR-a".

Član 5.

U članu 7. ispred riječi „vrši“ dodaju se riječi: "po potrebi", a iza riječi "elemenata" dodaju se riječi: "bitnih za kretanje naoružanja".

Član 6.

U članu 9. stav (1) u tački e) iza riječi "dozvole" dodaju se riječi: "broj ADR certifikata vozila i broj ličnog ADR certifikata - ukoliko je u pitanju prijevoz robe s listi ADR-a", a iza riječi "isprave", dodaju se riječi: "nadležni organ izdavanja i vrijeme važenja lične karte ili putne isprave, naziv pravnog lica ili fizičkog lica-preduzetnika koji vrši prijevoz oružja".

U tački g) ispred riječi "smjer" dodaje se riječ "Detaljan".

Član 7.

U članu 14. stav (1) riječ "dva" zamjenjuje se riječju "tri".

Član 8.

Član 19. mijenja se i glasi:

"Član 19.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice, a novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM odgovorno lice u pravnom licu, koje u zahtjevu za izdavanje odobrenja za kretanje naoružanja navede netačne podatke (član 6.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 20.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice, a novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu ako:

a) organizira kretanje naoružanja bez prethodno pribavljenog odobrenja (član 9.) ili bez najave (član 14.);

b) organizira kretanje naoružanja suprotno izdatom odobrenju u pogledu vrste ili količine naoružanja (član 9.), ili suprotno najavi u pogledu vrste ili količine naoružanja (član 14.).

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice, a novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM odgovorno lice u pravnom licu ako:

a) organizira kretanje naoružanja suprotno izdatom odobrenju u pogledu pravca kretanja, odnosno odobrenog graničnog prijelaza (član 9.) ili suprotno najavi u pogledu pravca kretanja odnosno odobrenog graničnog prijelaza (član 14.);

b) organizira kretanje naoružanja suprotno izdatom odobrenju u pogledu vozila ili vozača (član 9.) ili suprotno najavi u pogledu vozila ili vozača (član 14.).

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj vozač koji:

a) obavlja kretanje naoružanja bez prethodno pribavljenog odobrenja (član 9.) ili bez najave (član 14.);

b) obavlja kretanje naoružanja suprotno izdatom odobrenju u pogledu vrste ili količine naoružanja (član 9.) ili suprotno najavi u pogledu vrste ili količine naoružanja (član 14.).

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj vozač koji:

a) obavlja kretanje naoružanja suprotno izdatom odobrenju u pogledu pravca kretanja odnosno odobrenog graničnog prijelaza (član 9.), ili suprotno najavi u pogledu pravca kretanja odnosno odobrenog graničnog prijelaza (član 14.);

b) obavlja kretanje naoružanja suprotno izdatom odobrenju u pogledu vozača ili vozila (član 9.) ili suprotno najavi u pogledu vozača ili vozila (član 14.).

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-36/15

22. marta 2016. godine

Sarajevo

Predsjedavajuća

Predstavničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH

Borjana Krišto, s. r.

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Mr. Ognjen Tadić, s. r.